

t69_group_5
(TMLjPGiqHtZcnVa3t26Nz6g5WJ5XgSpAQLc)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8_group_5 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v15_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8_group_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v15_algstr_0 X2) \wedge (m1_group_2 X2 X0)) \Rightarrow ((m1_group_2 X1 X2) \Leftrightarrow (\\ & r1_group_2 X0 (k8_group_4 X0 X1 X2) X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow (r1_group_2 X0 (k8_group_4 X0 X1 X2) (k8_group_4 \\ & X0 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ & X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge (((v15_algstr_0 X1) \wedge \\ & (m1_group_2 X1 X0)) \wedge ((v15_algstr_0 X2) \wedge (m1_group_2 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r1_group_2 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((v1_group_3 X1 X0) \wedge (m1_group_2 \\ & X1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.((v1_group_3 X2 X0) \wedge (m1_group_2 X2 X0)) \Rightarrow (\\ & m1_group_2 (k8_group_5 X0 X1 X2) (k8_group_5 X0 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 \\ & X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\wedge((m1_group_2 X1 X0)\wedge \\ & (m1_group_2 X2 X0)))\Rightarrow((v15_algstr_0 (k8_group_5 X0 X1 X2))\wedge(m1_group_2 \\ & (k8_group_5 X0 X1 X2) X0)) \end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 \\ & X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\wedge((m1_group_2 X1 X0)\wedge \\ & (m1_group_2 X2 X0)))\Rightarrow((v15_algstr_0 (k8_group_4 X0 X1 X2))\wedge(m1_group_2 \\ & (k8_group_4 X0 X1 X2) X0)) \end{aligned} \tag{6}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 \\ & X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(\forall X1.((v1_group_3 X1 X0)\wedge(m1_group_2 \\ & X1 X0))\Rightarrow(\forall X2.((v1_group_3 X2 X0)\wedge(m1_group_2 X2 X0))\Rightarrow(\\ & r1_group_2 X0 (k8_group_5 X0 X1 X2) (k8_group_5 X0 X2 X1)))) \end{aligned}$$